

2021 Annual Teaching Plan – Term 3: ENGLISH FIRST ADDITIONAL LANGUAGE: Grade 3

Kgwele tharo 3 52 malatsi	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Thitokgang e tshitshints weng	Compassion Kutlwelobothoko/ bopelotlhomo gi	Compassion	Honesty Botshepegi	Honesty	Solving problems Tharabololo ya mathata	Solving Problems	Learning new things Go ithuta dilo tse dintshwa	Learning new things	Identities Boitshupo	Identities
Setlhogo sa Pegelo ya Pholisi ya kharikhula mo le Tlhatlhobo	<p>GO REETSA LE GO BUA</p> <p>E dirwe ka Mosupologo, Laboraro le Labotlhano</p> <ul style="list-style-type: none"> Simolola ka ditumediso Pina/Raeme Dipotso tse di bulegileng (Dipotso tse di se nang karabo e e fosagetseng). Tlotlofoko ya letsatsi le mafoko a go leba le go buisa. 									
Diteng Dikgopolo Bokgoni Boleng	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso	Ditumediso

Kgweri tharo 3 52 malatsi	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10																																																																																																																																												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mafoko a pina</th> <th>Tiragats o</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Siamela batho ba bangwe</td> <td><i>Tsikinye ga go tswa moleme ng go ya mojang go fitlhela pina e fela</i></td> </tr> <tr> <td>Dinakong tsa monate le tsa bothoko</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Siamela batho ba bangwe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Leka le fa o tenegile thata</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fitlhelela ba bangwe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bontsha gore o a ba kgathalela</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fitlhelela ba bangwe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>O tshwanetse go abelana dilwana!</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Mafoko a pina	Tiragats o	Siamela batho ba bangwe	<i>Tsikinye ga go tswa moleme ng go ya mojang go fitlhela pina e fela</i>	Dinakong tsa monate le tsa bothoko		Siamela batho ba bangwe		Leka le fa o tenegile thata		Fitlhelela ba bangwe		Bontsha gore o a ba kgathalela		Fitlhelela ba bangwe		O tshwanetse go abelana dilwana!		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mafoko a pina</th> <th>Tiragats o</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Re a farologana</td> <td><i>Bula o phatlalats e matsogo a gago</i></td> </tr> <tr> <td>Nna le wena gare tshwane</td> <td><i>Supa tsala ya gago, obo o itshupa</i></td> </tr> <tr> <td>Batho bangwe ba botsalan o</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fa bangwe ba le ditlhong</td> <td><i>Ikatlarele</i></td> </tr> <tr> <td>Arotlhe re kgathalelaneng</td> <td><i>Tsikinya monwana wag ago wa go supa</i></td> </tr> <tr> <td>Are siameng</td> <td><i>Supa botlhe baba go dikaganye ditseng</i></td> </tr> <tr> <td>Fa re le lesego</td> <td><i>Supa tsala ya gago</i></td> </tr> <tr> <td>Re ka iponela ditsala tse dintshwa</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Mafoko a pina	Tiragats o	Re a farologana	<i>Bula o phatlalats e matsogo a gago</i>	Nna le wena gare tshwane	<i>Supa tsala ya gago, obo o itshupa</i>	Batho bangwe ba botsalan o		Fa bangwe ba le ditlhong	<i>Ikatlarele</i>	Arotlhe re kgathalelaneng	<i>Tsikinya monwana wag ago wa go supa</i>	Are siameng	<i>Supa botlhe baba go dikaganye ditseng</i>	Fa re le lesego	<i>Supa tsala ya gago</i>	Re ka iponela ditsala tse dintshwa		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mafoko a pina</th> <th>Tiragats o</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Bua nnete - o se ake</td> <td><i>Tsikinya seatla go supa 'nyaa'</i></td> </tr> <tr> <td>Bua nnete - go tla siama</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Bua nnete - ke selo se se maleba</td> <td><i>Emisa menwana go bonthsa gore wa re 'ee, go siame'</i></td> </tr> <tr> <td>Bua nnete - ba tla tswelela go go rata</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Mafoko a pina	Tiragats o	Bua nnete - o se ake	<i>Tsikinya seatla go supa 'nyaa'</i>	Bua nnete - go tla siama		Bua nnete - ke selo se se maleba	<i>Emisa menwana go bonthsa gore wa re 'ee, go siame'</i>	Bua nnete - ba tla tswelela go go rata		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mafoko a pina</th> <th>Tiragats o</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fa o na le boamma aruri</td> <td><i>Kopanya diatla ekeke o a rapela</i></td> </tr> <tr> <td>Ditsala di tla go tshema</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Fa o seke o tsietsa kgotsa go utswa</td> <td><i>Tsikinya monwana le tlhogo go tswa ka fa moleme ng go ya kwa mojang</i></td> </tr> <tr> <td>O tla ikutlwa o le motlotloli!</td> <td><i>Emisa menwana go bonthsa gore wa re 'ee, go siame'</i></td> </tr> </tbody> </table>	Mafoko a pina	Tiragats o	Fa o na le boamma aruri	<i>Kopanya diatla ekeke o a rapela</i>	Ditsala di tla go tshema		Fa o seke o tsietsa kgotsa go utswa	<i>Tsikinya monwana le tlhogo go tswa ka fa moleme ng go ya kwa mojang</i>	O tla ikutlwa o le motlotloli!	<i>Emisa menwana go bonthsa gore wa re 'ee, go siame'</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mafoko a pina</th> <th>Tiragats o</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ken a le kgwetlho, le wena o na le yona</td> <td><i>itshupe obo o supa tsala ya gago,</i></td> </tr> <tr> <td>Tlaa re akantshane go bona gore re ka dira eng</td> <td><i>Baya monwana mo tlhogong go supa fa o akanya</i></td> </tr> <tr> <td>Tlaa re bone tharabololo ka nako e e siameng</td> <td><i>Supa letsogo la gago ekeke o rwele tshupanako</i></td> </tr> <tr> <td>Gore re tlogele dikgwetlho kwa morago</td> <td><i>Supa kwa morago ga gago</i></td> </tr> </tbody> </table>	Mafoko a pina	Tiragats o	Ken a le kgwetlho, le wena o na le yona	<i>itshupe obo o supa tsala ya gago,</i>	Tlaa re akantshane go bona gore re ka dira eng	<i>Baya monwana mo tlhogong go supa fa o akanya</i>	Tlaa re bone tharabololo ka nako e e siameng	<i>Supa letsogo la gago ekeke o rwele tshupanako</i>	Gore re tlogele dikgwetlho kwa morago	<i>Supa kwa morago ga gago</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mafoko a pina</th> <th>Tiragats o</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Dikgwetlho, dikgwetlho fa gotlhe</td> <td><i>Lebega o tshwenyegile</i></td> </tr> <tr> <td>Dikgwetlho, dikgwetlho go tswa kwa loaping go fitlha fa fatshe</td> <td><i>Supa loapi, obo o supa fa fatshe</i></td> </tr> <tr> <td>Dirang mmogo go di rarabolola</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Mo nakong e e sa fediseng pelo, le tlabo le di fentse!</td> <td><i>Phatlalatsa matsogo a gago</i></td> </tr> </tbody> </table>	Mafoko a pina	Tiragats o	Dikgwetlho, dikgwetlho fa gotlhe	<i>Lebega o tshwenyegile</i>	Dikgwetlho, dikgwetlho go tswa kwa loaping go fitlha fa fatshe	<i>Supa loapi, obo o supa fa fatshe</i>	Dirang mmogo go di rarabolola		Mo nakong e e sa fediseng pelo, le tlabo le di fentse!	<i>Phatlalatsa matsogo a gago</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mafoko a pina</th> <th>Tiragats o</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tlaa re yeng le mafaratlhatha</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Go bona dilo tse re batlang go di itse</td> <td><i>Supa tlhogon ya gago</i></td> </tr> <tr> <td>Mo khompiuteng kgotsa mo mogaleng</td> <td><i>Dira ekeke o a tlanya</i></td> </tr> <tr> <td>O na le mongwe kgotsa o le esi</td> <td></td> </tr> <tr> <td>O ka ithuta dilo letsatsi lengwe le lengwe</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ka Google, o tobetsa fela!</td> <td><i>Dira ekeke o tobetsa ka monwana</i></td> </tr> </tbody> </table>	Mafoko a pina	Tiragats o	Tlaa re yeng le mafaratlhatha		Go bona dilo tse re batlang go di itse	<i>Supa tlhogon ya gago</i>	Mo khompiuteng kgotsa mo mogaleng	<i>Dira ekeke o a tlanya</i>	O na le mongwe kgotsa o le esi		O ka ithuta dilo letsatsi lengwe le lengwe		Ka Google, o tobetsa fela!	<i>Dira ekeke o tobetsa ka monwana</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mafoko a pina</th> <th>Tiragats o</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Fa o na le mafaratlhatha</td> <td><i>Dirisa matsogo a gago, o dire ekeke o taka khompiuta</i></td> </tr> <tr> <td>Mafaratlhatha! Mafaratlhatha!</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ka re Fa o na le mafaratlhatha!</td> <td></td> </tr> <tr> <td>O ka ithuta se o sa se itseng!</td> <td><i>Supa tlhogon ya gago</i></td> </tr> <tr> <td>Di fithele mo mafaratlhatheng</td> <td><i>Dirisa matsogo a gago, o dire ekeke o taka khompiuta</i></td> </tr> <tr> <td>Mafaratlhatha! Mafaratlhatha!</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Di fithele mo mafaratlhatheng</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Ipaakanye, Google, Tlaa re ye!</td> <td><i>Thwantsha monwana</i></td> </tr> </tbody> </table>	Mafoko a pina	Tiragats o	Fa o na le mafaratlhatha	<i>Dirisa matsogo a gago, o dire ekeke o taka khompiuta</i>	Mafaratlhatha! Mafaratlhatha!		Ka re Fa o na le mafaratlhatha!		O ka ithuta se o sa se itseng!	<i>Supa tlhogon ya gago</i>	Di fithele mo mafaratlhatheng	<i>Dirisa matsogo a gago, o dire ekeke o taka khompiuta</i>	Mafaratlhatha! Mafaratlhatha!		Di fithele mo mafaratlhatheng		Ipaakanye, Google, Tlaa re ye!	<i>Thwantsha monwana</i>	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mafoko a pina</th> <th>Tiragats o</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Ke kgethegile</td> <td><i>lpeye seatla mo sehubeng</i></td> </tr> <tr> <td>Ga go ope yo o jaaka nna</td> <td><i>Tsikinya seatla go supa 'nyaa'</i></td> </tr> <tr> <td>Ga go ise go nne le yo o jaaka nna</td> <td><i>Tsikinya seatla go supa 'nyaa'</i></td> </tr> <tr> <td>Gape ga go ope yo o tlanang jaaka nna</td> <td><i>Tsikinya seatla go supa 'nyaa'</i></td> </tr> <tr> <td>Go fela jalo le ka wena</td> <td><i>Supa tsala ya gago</i></td> </tr> <tr> <td>O kgethegile le wena</td> <td></td> </tr> <tr> <td>O kgethegile</td> <td><i>Tsikinya seatla go supa 'nyaa'</i></td> </tr> <tr> <td>Ga go ope yo o jaaka wena</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Mafoko a pina	Tiragats o	Ke kgethegile	<i>lpeye seatla mo sehubeng</i>	Ga go ope yo o jaaka nna	<i>Tsikinya seatla go supa 'nyaa'</i>	Ga go ise go nne le yo o jaaka nna	<i>Tsikinya seatla go supa 'nyaa'</i>	Gape ga go ope yo o tlanang jaaka nna	<i>Tsikinya seatla go supa 'nyaa'</i>	Go fela jalo le ka wena	<i>Supa tsala ya gago</i>	O kgethegile le wena		O kgethegile	<i>Tsikinya seatla go supa 'nyaa'</i>	Ga go ope yo o jaaka wena		<table border="1"> <thead> <tr> <th>Mafoko a pina</th> <th>Tiragats o</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Re bonwe ka mekgwa e e farologaneng</td> <td><i>Phatlalatsa matsogo a gago</i></td> </tr> <tr> <td>Ka moo re lebegang ka teng, le ka moo re buang ka teng</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Diteme di farologane, le ditso di farologane</td> <td><i>Phatlalatsa matsogo a gago</i></td> </tr> <tr> <td>Dilo tse re di ratang le go di dira</td> <td></td> </tr> <tr> <td>A o lemoga gore fa re ne re tshwana rotlhe</td> <td><i>Supa botlhe baba go dikaganye ditseng</i></td> </tr> <tr> <td>O kabo o se wena, le nna nkabo ke se nna</td> <td><i>Supa tsala ya gago, obo o itshupa</i></td> </tr> </tbody> </table>	Mafoko a pina	Tiragats o	Re bonwe ka mekgwa e e farologaneng	<i>Phatlalatsa matsogo a gago</i>	Ka moo re lebegang ka teng, le ka moo re buang ka teng		Diteme di farologane, le ditso di farologane	<i>Phatlalatsa matsogo a gago</i>	Dilo tse re di ratang le go di dira		A o lemoga gore fa re ne re tshwana rotlhe	<i>Supa botlhe baba go dikaganye ditseng</i>	O kabo o se wena, le nna nkabo ke se nna	<i>Supa tsala ya gago, obo o itshupa</i>
Mafoko a pina	Tiragats o																																																																																																																																																					
Siamela batho ba bangwe	<i>Tsikinye ga go tswa moleme ng go ya mojang go fitlhela pina e fela</i>																																																																																																																																																					
Dinakong tsa monate le tsa bothoko																																																																																																																																																						
Siamela batho ba bangwe																																																																																																																																																						
Leka le fa o tenegile thata																																																																																																																																																						
Fitlhelela ba bangwe																																																																																																																																																						
Bontsha gore o a ba kgathalela																																																																																																																																																						
Fitlhelela ba bangwe																																																																																																																																																						
O tshwanetse go abelana dilwana!																																																																																																																																																						
Mafoko a pina	Tiragats o																																																																																																																																																					
Re a farologana	<i>Bula o phatlalats e matsogo a gago</i>																																																																																																																																																					
Nna le wena gare tshwane	<i>Supa tsala ya gago, obo o itshupa</i>																																																																																																																																																					
Batho bangwe ba botsalan o																																																																																																																																																						
Fa bangwe ba le ditlhong	<i>Ikatlarele</i>																																																																																																																																																					
Arotlhe re kgathalelaneng	<i>Tsikinya monwana wag ago wa go supa</i>																																																																																																																																																					
Are siameng	<i>Supa botlhe baba go dikaganye ditseng</i>																																																																																																																																																					
Fa re le lesego	<i>Supa tsala ya gago</i>																																																																																																																																																					
Re ka iponela ditsala tse dintshwa																																																																																																																																																						
Mafoko a pina	Tiragats o																																																																																																																																																					
Bua nnete - o se ake	<i>Tsikinya seatla go supa 'nyaa'</i>																																																																																																																																																					
Bua nnete - go tla siama																																																																																																																																																						
Bua nnete - ke selo se se maleba	<i>Emisa menwana go bonthsa gore wa re 'ee, go siame'</i>																																																																																																																																																					
Bua nnete - ba tla tswelela go go rata																																																																																																																																																						
Mafoko a pina	Tiragats o																																																																																																																																																					
Fa o na le boamma aruri	<i>Kopanya diatla ekeke o a rapela</i>																																																																																																																																																					
Ditsala di tla go tshema																																																																																																																																																						
Fa o seke o tsietsa kgotsa go utswa	<i>Tsikinya monwana le tlhogo go tswa ka fa moleme ng go ya kwa mojang</i>																																																																																																																																																					
O tla ikutlwa o le motlotloli!	<i>Emisa menwana go bonthsa gore wa re 'ee, go siame'</i>																																																																																																																																																					
Mafoko a pina	Tiragats o																																																																																																																																																					
Ken a le kgwetlho, le wena o na le yona	<i>itshupe obo o supa tsala ya gago,</i>																																																																																																																																																					
Tlaa re akantshane go bona gore re ka dira eng	<i>Baya monwana mo tlhogong go supa fa o akanya</i>																																																																																																																																																					
Tlaa re bone tharabololo ka nako e e siameng	<i>Supa letsogo la gago ekeke o rwele tshupanako</i>																																																																																																																																																					
Gore re tlogele dikgwetlho kwa morago	<i>Supa kwa morago ga gago</i>																																																																																																																																																					
Mafoko a pina	Tiragats o																																																																																																																																																					
Dikgwetlho, dikgwetlho fa gotlhe	<i>Lebega o tshwenyegile</i>																																																																																																																																																					
Dikgwetlho, dikgwetlho go tswa kwa loaping go fitlha fa fatshe	<i>Supa loapi, obo o supa fa fatshe</i>																																																																																																																																																					
Dirang mmogo go di rarabolola																																																																																																																																																						
Mo nakong e e sa fediseng pelo, le tlabo le di fentse!	<i>Phatlalatsa matsogo a gago</i>																																																																																																																																																					
Mafoko a pina	Tiragats o																																																																																																																																																					
Tlaa re yeng le mafaratlhatha																																																																																																																																																						
Go bona dilo tse re batlang go di itse	<i>Supa tlhogon ya gago</i>																																																																																																																																																					
Mo khompiuteng kgotsa mo mogaleng	<i>Dira ekeke o a tlanya</i>																																																																																																																																																					
O na le mongwe kgotsa o le esi																																																																																																																																																						
O ka ithuta dilo letsatsi lengwe le lengwe																																																																																																																																																						
Ka Google, o tobetsa fela!	<i>Dira ekeke o tobetsa ka monwana</i>																																																																																																																																																					
Mafoko a pina	Tiragats o																																																																																																																																																					
Fa o na le mafaratlhatha	<i>Dirisa matsogo a gago, o dire ekeke o taka khompiuta</i>																																																																																																																																																					
Mafaratlhatha! Mafaratlhatha!																																																																																																																																																						
Ka re Fa o na le mafaratlhatha!																																																																																																																																																						
O ka ithuta se o sa se itseng!	<i>Supa tlhogon ya gago</i>																																																																																																																																																					
Di fithele mo mafaratlhatheng	<i>Dirisa matsogo a gago, o dire ekeke o taka khompiuta</i>																																																																																																																																																					
Mafaratlhatha! Mafaratlhatha!																																																																																																																																																						
Di fithele mo mafaratlhatheng																																																																																																																																																						
Ipaakanye, Google, Tlaa re ye!	<i>Thwantsha monwana</i>																																																																																																																																																					
Mafoko a pina	Tiragats o																																																																																																																																																					
Ke kgethegile	<i>lpeye seatla mo sehubeng</i>																																																																																																																																																					
Ga go ope yo o jaaka nna	<i>Tsikinya seatla go supa 'nyaa'</i>																																																																																																																																																					
Ga go ise go nne le yo o jaaka nna	<i>Tsikinya seatla go supa 'nyaa'</i>																																																																																																																																																					
Gape ga go ope yo o tlanang jaaka nna	<i>Tsikinya seatla go supa 'nyaa'</i>																																																																																																																																																					
Go fela jalo le ka wena	<i>Supa tsala ya gago</i>																																																																																																																																																					
O kgethegile le wena																																																																																																																																																						
O kgethegile	<i>Tsikinya seatla go supa 'nyaa'</i>																																																																																																																																																					
Ga go ope yo o jaaka wena																																																																																																																																																						
Mafoko a pina	Tiragats o																																																																																																																																																					
Re bonwe ka mekgwa e e farologaneng	<i>Phatlalatsa matsogo a gago</i>																																																																																																																																																					
Ka moo re lebegang ka teng, le ka moo re buang ka teng																																																																																																																																																						
Diteme di farologane, le ditso di farologane	<i>Phatlalatsa matsogo a gago</i>																																																																																																																																																					
Dilo tse re di ratang le go di dira																																																																																																																																																						
A o lemoga gore fa re ne re tshwana rotlhe	<i>Supa botlhe baba go dikaganye ditseng</i>																																																																																																																																																					
O kabo o se wena, le nna nkabo ke se nna	<i>Supa tsala ya gago, obo o itshupa</i>																																																																																																																																																					
	Lepalepanya potso ya gago le thitokgang le tlotlofoko ye e rutilweng ya beke	Lepalepanya potso ya gago le thitokgang le tlotlofoko ye e rutilweng ya beke	Lepalepanya potso ya gago le thitokgang le tlotlofoko ye e rutilweng ya beke	Lepalepanya potso ya gago le thitokgang le tlotlofoko ye e rutilweng ya beke	Lepalepanya potso ya gago le thitokgang le tlotlofoko ye e rutilweng ya beke	Lepalepanya potso ya gago le thitokgang le tlotlofoko ye e rutilweng ya beke	Lepalepanya potso ya gago le thitokgang le tlotlofoko ye e rutilweng ya beke	Lepalepanya potso ya gago le thitokgang le tlotlofoko ye e rutilweng ya beke	Lepalepanya potso ya gago le thitokgang le tlotlofoko ye e rutilweng ya beke	Lepalepanya potso ya gago le thitokgang le tlotlofoko ye e rutilweng ya beke																																																																																																																																												

Kgwedi tharo 3 52 malatsi	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
<p>Tlotlofoko e e tshithintswe ng</p> <p>Tlotlofoko e e rutilweng e tla ikaega mo thitokgang e e rutilweng. (Ruta mafoko a 4 ka letsatsi)</p>	<p>bopelothomogi, tsala, ditlhong, akaretsa, tlaola, bojosi, go sa tlwaelege, boutlwelobothoko</p>	<p>laletsa, malebogo, akareditse. tshaotse, nnaka, motho yo o sa tlwaelegang, tsala, tshola, batla, tlhoka, tshwanelwa, swetsa</p>	<p>tshepega, botshepegi, boammaaruri ,aka, latlhegelwa, fitlhela, ya ga, mong, leseka, tsabakela, tshegetsa, busetsa</p>	<p>go sa tshepege, tsietsa, utswa, amogela, khubama, khubame, fitlhetse, molato, moaki, tsieditse, tsietsa, tshepa</p>	<p>polasetiki, tshipi, motlakase, sotlega, komelelo, tlala, kgathisa, kgathisitse, aga, ikaeletse</p>	<p>sotlile, thotobolong, peipi, maatla, itsega, mmegakgang, kgona, atikele, tlhamo, lebone, seyalemowa</p>	<p>itse, ithuta, potso, mafaratlhatla, khompiuta, mogala, thabolete, batla, buisa, bogela, bidio, atikele</p>	<p>laeborari, molaeborari, adima, batlisisa, lebentlele la dibuka, tlhwatlhwa godimo, tlhwatlhwa tlase, go le gale, didiriswa</p>	<p>boitshupo, bong, morafe, motshwanaesi, leobu, kgaoganya, lekana, letleletswe, rrametlae, tumelo, molao</p>	<p>e seng mo molaong, molato, leborogo, kgolagano, kgwebo, mo tswa ntle, selekanyo, magareng, tumelo, bana</p>
<p>Mafoko a go bua le go leba</p>	<p>nako le nako, sengwe le sengwe, bua, kakanyo, ka ga</p>	<p>sa tlwaelege, itse, esi, motlotlo, gape</p>	<p>latlhegile, fitlhetswe, bontle, tlaelang, jaanong</p>	<p>khubame, gae, labile, wele</p>	<p>thata, nnye, lekaneng, tliisa, bonolo</p>	<p>kwa bokhutlong, simolotse, pompa, metsi, leta</p>	<p>ratile, dipeo, jang, sentle, farologane</p>	<p>senya, eng, batla, ithutile, bone</p>	<p>letleletse, ngwana, tekiso, fela, go reng</p>	<p>kae, mang, tshogile, mafelo, leng</p>
<p>Ditselana tsa go konosetsa kharikhulamo</p>	<p>• Reetsa dikgang tse dikhutshwane, tatelano ya ditiragalo ya morutwana ka nosi kgotsa ditlhangwa tse di nang le bonnete/ boammaaruri sekao, tatelano ya ditiragalo tse di nang le mabaka, ditaelo, dipegelo tsa tshedimosetso tse di tlotliwang kgotsa buisiweng go tswa mo Bukakgolong kgotsa phousetara e e nang le ditshwantsho go itumedisa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reetsa dikgang le tatelano ya tiragalo ya morutwana ka nosi le go araba dipotso tsa tekatlhaloganyo, sk.Naya mefuta mengwe ya dipalangwa? • Ponelepele ya se se tla diragalang mo kgang kgotsa tatelano ya tiragalo ya morutwana ka nosi • Tlhagisa maikutlo ka ga kgang (A o ratile kgang?) • Boeletsa kgang • Reetsa setlhangwa se se nang le bonnete/boammaaruri mme o arabe dipotso tsa tekatlhaloganyo. 'A o ka neela mefuta e le meraro ya dipalangwa? • Ka thuso ya morutabana neela tshobokanyo e e bonolo ya setlhangwa se se nang le bonnete/boammaaruri. 									
<p>Letlha la konosetso</p>										

Kgwedi tharo 3 52 malatsi	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Karolo ya Pegelo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo	PUISO – PUISOKAELO KA DITLHOPHA Mosupologo, Labobedi, Laboraro, Labone, Labotlhano									
Diteng Dikgopolo Bokgoni Boleng	<ul style="list-style-type: none"> Revise your groups if needed Boeletsa ditlhopha fa go tlhokega Divide your class into 5 groups Kgaoganya phaposi ka ditlhopha tse 5 Give the rest of the class an activity to do while you are busy with the group for the day (worksheet, DBE workbook etc.) Neela baithuti ba bangwe tirwana ya phaposi fa o tswelotse le setlhopha sa letsatsi (papetlana ya tiro, bukatiro ya DBE) Select text appropriate to the reading ability of the group Tlhopha sekwalwa se se tshwanetseng maemo a setlhopha Revise sight words that will appear in the text Boeletsa mafoko a Teach learners word attacking skills. 									
Ditselana tsa go konosetsa kharikhulamo	<ul style="list-style-type: none"> Buisetsa kwa godimo go tswa mo bukaneng e o ikwaletseng ka nako ya puisokaelo ka ditlhopha le morutabana. Setlhopha sotlhe se buisa kang e e tshwanang, le morutabana Dirisa maano a puiso a o a rutilweng ka Puo gae go tlhaloganya se o se buisangle go ikela tlhoko fa o buisa (medumo, dikai, mafoko a a tlwaelegileng) Buisa ka kelelo e e tokafetseng le go supa go tlhaloganya tlotlofoko Supa go tlhaloganya matshwao a puiso fa a buisetsa kwa godimo Simolola go aga tlotlofoko e e tlwaelegileng go tswa go kaelo, kabelano le puiso ka nosi 									
Letlha la konosetso										
Karolo ya Pegelo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo	PUISO KOPANELO LABOBEDI LE LABONE									
Diteng Dikgopolo Bokgoni Boleng	Labobedi: Puiso ya pele (Go bonela kwa pele) Labone: Puiso ya ntlha (tshobokanyo)	Labobedi: Puiso ya bobedi (Tshobokanyo) Labone: Morago ga puiso (Go taka setshwantsho)	Labobedi: Puiso ya pele (Go bonela kwa pele) Labone: Puiso ya ntlha (Go fopholetsa)	Labobedi: Puiso ya bobedi (Go fopholetsa). Labone: Morago ga puiso (tatelano ya ditiragalo/ tshobokanyo)	Labobedi: Puiso ya pele (Go bonela kwa pele) Labone: Puiso ya ntlha (Go fopholetsa)	Labobedi: Puiso ya bobedi (Go fopholetsa) Labone: Morago ga puiso (kwalo ya tekatlhaloganyo)	Labobedi: Puiso ya pele (Go bonela kwa pele) Labone: Puiso ya ntlha (go ikagela setshwantsho mo tlhaloganyong)	Labobedi – Puiso ya bobedi (go ikagela setshwantsho mo tlhaloganyong) Labone- Morago ga puiso (Tshobokanyo)	Labobedi: Pele ga puiso Labone: Puiso ya ntlha	Labobedi: Puiso ya bobedi Labone: Morago ga puiso
Ditselana tsa go konosetsa	<ul style="list-style-type: none"> Buisa kang-khutswe (Buka Kgolo kgotsa sekwalwa se se atolositweng) le morutabana, ba dirisa setlhogo go bonela pele. Araba dipotso tse di totileng kang e e buisitweng 									

Kgwedi tharo 3 52 malatsi	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10
Karolo ya Pegelo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo	MEDUMOPUO (Gararo ka beke) Simolola ka go boeletsa modumo wa beke e e fetileng									
Diteng Dikgopolo Bokgoni Boleng	e mo go 'epa' le 'leta' o mo go 'oma' le 'opa' Tlhagisa modumo le mafoko Kgaoganya le go bopa mafoko ka dinoko Dira motshameko wa mafoko Kwalo: Go bopa mafoko le dipolelo	oo lootsa ee beela, feela Tlhagisa modumo le mafoko Kgaoganya le go bopa mafoko ka dinoko Dira motshameko wa mafoko Kwalo: Go bopa mafoko le dipolelo	lw elellwa, lwana, lwele, olwa Tlhagisa modumo le mafoko Kgaoganya le go bopa mafoko ka dinoko Dira motshameko wa mafoko Kwalo: Go bopa mafoko le dipolelo	tl tlola, ntlo, tlala Tlhagisa modumo le mafoko Kgaoganya le go bopa mafoko ka dinoko Dira motshameko wa mafoko Kwalo: Go bopa mafoko le dipolelo	kg kgala, kgoba, kgaola Tlhagisa modumo le mafoko Kgaoganya le go bopa mafoko ka dinoko Dira motshameko wa mafoko Kwalo: Go bopa mafoko le dipolelo	tlh tlhaola, tlhale, tlhaela, Tlhagisa modumo le mafoko Kgaoganya le go bopa mafoko ka dinoko Dira motshameko wa mafoko Kwalo: Go bopa mafoko le dipolelo	tsh tshasa, tshola/ letsha Tlhagisa modumo le mafoko Kgaoganya le go bopa mafoko ka dinoko Dira motshameko wa mafoko Kwalo: Go bopa mafoko le dipolelo	tshw tshwara, tshwene Tlhagisa modumo le mafoko Kgaoganya le go bopa mafoko ka dinoko Dira motshameko wa mafoko Kwalo: Go bopa mafoko le dipolelo	kgw kgwa, kgwele Tlhagisa modumo le mafoko Kgaoganya le go bopa mafoko ka dinoko Dira motshameko wa mafoko Kwalo: Go bopa mafoko le dipolelo	Poeletso
Ditselana tsa go konosetsa kharikhulamo	<ul style="list-style-type: none"> • Farologanya magareng ga modumo o o kwa godimo le o o kwa tlase wa ditumanosi (sk., 'e' mo go 'epa', 'leta,') • Lemoga pharologanyo ya kamano magareng ga modumo le mopeleto mo dipuong tse dingwe, (sk, (ntlo le nda, tlou le ndou.) • Lemoga tiriso ya ditumanosi tse di pataganeng tse tlhano, (sk,lootsa, beela) • Aga le go dumisa mafoko a a ithutilweng. Farologanya magareng ga modumo o o kwa tlase le o o kwa godimo wa ditumanosi, (sk. keketa, lelema, kokota, popota, popona jj.) • Lemoga pharologanyo ya kamano magareng ga modumo le mopeleto mo dipuo tse dingwe, (sk. ntlo le nda, tlou le ndou, cat le 'icici') • Lemoga ditumammogo tsa modumo wa tlhakatharo o o pataganeng mo tshimologong le mo bokhutlong jwa mafoko, (sk. tlh, tsh, kgw) • Lemoga ditumammogo tse pedi tsa modumo o o pataganeng, (sk. ts ,tl, th) • Aga le go dumisa mafoko a a ithutilweng 									
Letlha la konosetso										

Kgwedi tharo 3 52 malatsi	Beke 1	Beke 2	Beke 3	Beke 4	Beke 5	Beke 6	Beke 7	Beke 8	Beke 9	Beke 10																																								
<p>Kwalo Thusa baithuti go kwala temana. Gabedi ka beke</p>																																																		
<p>Diteng Dikgopolo Bokgoni Boleng</p>	<p>Letsatsi 1: Ke supile kutwelobotlhoko go... Ke lemogile fa a ikutlwa a... K jalo, ke...</p> <p>Letsatsi 2: Ke supile kutwelobotlhoko ka ntlha ya... Ke utlwile... O utlwile... Kutwelobotlhoko e botlhokwa ka ntlha ya ...</p>	<p>Letsatsi 1: Rulaganya tiro ya beke e e fetileng</p> <p>Lenaane la tekolo:</p> <table border="1"> <tr><td>Ke dirisitse ditlhakakgolo</td><td></td></tr> <tr><td>Ke dirisitse matshwao a puiso</td><td></td></tr> <tr><td>Ke etse madiri tlhoko</td><td></td></tr> <tr><td>Ke kwadile maemedi ka ditlhakakgolo.</td><td></td></tr> </table> <p>Letsatsi 2: "Phasalatso ya tiro ya bone. (Kwala tiro e e baakantsweng mo bukeng ya thutiso.)</p>	Ke dirisitse ditlhakakgolo		Ke dirisitse matshwao a puiso		Ke etse madiri tlhoko		Ke kwadile maemedi ka ditlhakakgolo.		<p>Letsatsi 1: Ke ne ka aketsa... Ke akile ka ga... Ke ne ka re...le fa</p> <p>Letsatsi 2: Ke akile ka ntlha ya... Ke ikutlwile... Kwa bokhutlong</p>	<p>Letsatsi 1: Rulaganya tiro ya beke e e fetileng</p> <p>Lenaane la tekolo:</p> <table border="1"> <tr><td>Ke dirisitse ditlhakakgolo</td><td></td></tr> <tr><td>Ke dirisitse matshwao a puiso</td><td></td></tr> <tr><td>Ke etse madiri tlhoko</td><td></td></tr> <tr><td>Ke kwadile maemedi ka ditlhakakgolo.</td><td></td></tr> </table> <p>Letsatsi 2: "Phasalatso ya tiro ya bone. (Kwala tiro e e baakantsweng mo bukeng ya thutiso.)</p>	Ke dirisitse ditlhakakgolo		Ke dirisitse matshwao a puiso		Ke etse madiri tlhoko		Ke kwadile maemedi ka ditlhakakgolo.		<p>Letsatsi 1: Matsapa e nnile... Ke ne ke batla nna le tharabololo ka ntlha ya ... Ke sweditse</p> <p>Letsatsi 2: Lantlha... Ebe... Kwa bokhutlong...</p>	<p>Letsatsi 1: Rulaganya tiro ya beke e e fetileng</p> <p>Lenaane la tekolo:</p> <table border="1"> <tr><td>Ke dirisitse ditlhakakgolo</td><td></td></tr> <tr><td>Ke dirisitse matshwao a puiso</td><td></td></tr> <tr><td>Ke etse madiri tlhoko</td><td></td></tr> <tr><td>Ke kwadile maemedi ka ditlhakakgolo.</td><td></td></tr> </table> <p>Letsatsi 2: Phasalatso ya tiro ya bone. (Kwala tiro e e baakantsweng mo bukeng ya thutiso.)</p>	Ke dirisitse ditlhakakgolo		Ke dirisitse matshwao a puiso		Ke etse madiri tlhoko		Ke kwadile maemedi ka ditlhakakgolo.		<p>Letsatsi 1: Dipotso tse ke batlang go di batlisisa mo mafaratlathheng:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. <p>Letsatsi 2: Ditshwantsho tse ke batlang go di bona mo mafaratlathheng:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 2. 3. 	<p>Letsatsi 1: Rulaganya tiro ya beke e e fetileng</p> <p>Lenaane la tekolo:</p> <table border="1"> <tr><td>Ke dirisitse ditlhakakgolo</td><td></td></tr> <tr><td>Ke dirisitse matshwao a puiso</td><td></td></tr> <tr><td>Ke etse madiri tlhoko</td><td></td></tr> <tr><td>Ke kwadile maemedi ka ditlhakakgolo.</td><td></td></tr> </table> <p>Letsatsi 2: "Phasalatso ya tiro ya bone. (Kwala tiro e e baakantsweng mo bukeng ya thutiso.)</p>	Ke dirisitse ditlhakakgolo		Ke dirisitse matshwao a puiso		Ke etse madiri tlhoko		Ke kwadile maemedi ka ditlhakakgolo.		<p>Setlhogo: Kwalela tsala lekwalo o mmolelele ka ga boitshupo jwa gago, obo o bots aka ga boitshupo jwa bone.</p> <p>Letsatsi 1: Tala yame _____, Dumela! Re ne re ithuta ka ga... Sengwe se se botlhokwa ka ga boitshupo jwame ke... Letsatsi 2: dipotso (Mang, eng, leng, goreng, jang?) Ke solofela fa... Lorato, _____</p>	<p>Letsatsi 1: Rulaganya tiro ya beke e e fetileng</p> <p>Lenaane la tekolo:</p> <table border="1"> <tr><td>Ke dirisitse ditlhakakgolo</td><td></td></tr> <tr><td>Ke dirisitse matshwao a puiso</td><td></td></tr> <tr><td>Ke etse madiri tlhoko</td><td></td></tr> <tr><td>Ke kwadile maemedi ka ditlhakakgolo.</td><td></td></tr> </table> <p>Letsatsi 1: "Phasalatso ya tiro ya bone. (Kwala tiro e e baakantsweng mo bukeng ya thutiso.)</p>	Ke dirisitse ditlhakakgolo		Ke dirisitse matshwao a puiso		Ke etse madiri tlhoko		Ke kwadile maemedi ka ditlhakakgolo.	
Ke dirisitse ditlhakakgolo																																																		
Ke dirisitse matshwao a puiso																																																		
Ke etse madiri tlhoko																																																		
Ke kwadile maemedi ka ditlhakakgolo.																																																		
Ke dirisitse ditlhakakgolo																																																		
Ke dirisitse matshwao a puiso																																																		
Ke etse madiri tlhoko																																																		
Ke kwadile maemedi ka ditlhakakgolo.																																																		
Ke dirisitse ditlhakakgolo																																																		
Ke dirisitse matshwao a puiso																																																		
Ke etse madiri tlhoko																																																		
Ke kwadile maemedi ka ditlhakakgolo.																																																		
Ke dirisitse ditlhakakgolo																																																		
Ke dirisitse matshwao a puiso																																																		
Ke etse madiri tlhoko																																																		
Ke kwadile maemedi ka ditlhakakgolo.																																																		
Ke dirisitse ditlhakakgolo																																																		
Ke dirisitse matshwao a puiso																																																		
Ke etse madiri tlhoko																																																		
Ke kwadile maemedi ka ditlhakakgolo.																																																		
<p>Ditselana tsa go konosetsa kharikhulamo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dirisa bokgoni jwa mokwalo jwa puogae • Kwala manaane a maemo a a farologaneng goy aka ditlhogo. • Kwala temana ya dipolelo di le 4-6 ka setlhogo se se tlwaelegileng • Rulaganya tshedimosetsom mo karateng, theibole kgota kerafo. • Ka tataiso, kwala tatelano ya ditiragalo ka ga gagwe, sekai, 'Maabane ke dirile sethibanko le molomo. Lantlha ke KaKabo ke Kwa bokhutlong ka • Dirisa lenaane la go kwala (togamaano, kwalo, tshekaseko) • Dirisa matshwao puiso a a ithutileng ka Puo Gae (khutlo, phegelwana, letshwao potso, letshwao la makalo le ditsejwana) • Peleta mafoko a a tlwaelegileng sentle a bo a leka go peleta a asa tlwaeleganga dirisa kitso ya medumopuo • Dirisa pakapheti ka mokgwa o o nepagetseng • Ikagela banka ya mafoko le buka ya mafoko • Dirisa buka ya bana ya mafoko(Leleme le le nosi kgotsa a le mabedi) 																																																	

<p>Letlha la konosetso</p>										
<p>Date completed</p>										
<p>Karolo ya Pegelo ya Pholisi ya Kharikhulamo le Tlhatlhobo</p>	<p>Tiriso ya puo</p>									
<p>Diteng Dikgopolo Bokgoni Boleng</p>	Paka jaanong	Paka jaanong	Paka pheti	Paka pheti	Tiriso ya di atikele	Maina a a balegang le a a sa balegeng (letswai, diura, metsii, madi, ditlhare, sukiri, jalojalo) (E balega fela fa e beega palo ka fa pele)	Maina a a sa balegeng Di uniti tsa selekanyo Tlhalosa kgapetsakgapetsa, re tsenya di uniti tsa selekanyo go fetolela maina a a sa balegeng go a a balegang. Sekai: Re ka re: galase e le nngwe ya metsi, digalase di le pedi tsa metsi	Di uniti tsa selekanyo Galase, kopi, bokose, kilogeramo, semikana, leswana	'O' le 'Ba'	Poeletso
<p>Ditselana tsa go konosetsa kharikhulamo</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Tlhaloganyana le go dirisa pakapheti • Tlhaloganyana le go dirisa maina a a balegang le a a sa balegeng (Poeletso) • Tlhaloganyana le go dirisa 'o' le 'ba' • Poeletso ya tiro e e dirilweng mo mephatong e e kwa tlase 									

Letlha la konosetso										
Ditirwana tsa tlaleletso	Buka 2 ya tiro ya DBE, tsebe 34, 35 4,5 and 6 Taka setshwantsho sag ago o thusa tsala	Buka 2 ya tiro ya DBE, tsebe 7,8,9,10	Buka 2 ya tiro ya DBE, tsebe 11,12	Buka 2 ya tiro ya DBE, tsebe 13-14	Buka 2 ya tiro ya DBE, tsebe 15-17	Buka 2 ya tiro ya DBE, tsebe 18-21	Buka 2 ya tiro ya DBE, tsebe 21-23	Buka 2 ya tiro ya DBE, tsebe 25-27	Buka 2 ya tiro ya DBE, tsebe 28-30 Tka obo o kwala ka boitshupo jo bo kgatlhisang.	Buka 2 ya tiro ya DBE, tsebe 31-33
Kitso ya pele e e tlhokagalang.	Kitso ya thitokgang e ka thusa thata. Botsa dipptso go lemoga kitso ya pele ya dikgweditharo tse di fetileng.									
Didiriswa tse di ka dirisiwang go thusa go ruta ntle le buka ya morutabana	Dibukakgolo Ditsekedimisi Ditshwantsho Diphousetara Dibuka tsa go buisa Ditirwana tseo barutwana ba ka di dirisang fa setlhopha sengwe se dira ka nako ya Puisokaelo ka ditlhopha. Dilwana tsa mmatota									
Tlhatlhobo e e sa tthomamang	<ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tse di tshwanetswe go elwathoko le go tlhatlhojwa ka nako ya ditirwana tsa letsatsi le letsatsi fo go rutiwa dipuo. Maikaelelo ga se gore kgono nngwe le nngwe e nne tirwana ya tlhatlhobo fela barutwana ba tshwanetse go newa ditshono go tthagisa dikgono tse ka molomo le ka tiragatso.. Seno se tshwanetswe go dirwa mo go sa tthomamang le ka mokgwa wa tsewedi. 									
TLHATLHOBO YA KWA SEKOLONG (Tlhatlhobo e e tthomameng)	<ul style="list-style-type: none"> Ditirwana tse di tshwanetswe go elwathoko le go tlhatlhojwa ka nako ya ditirwana tsa letsatsi le letsatsi fo go rutiwa dipuo. Maikaelelo ga se gore kgono nngwe le nngwe e nne tirwana ya tlhatlhobo fela barutwana ba tshwanetse go newa ditshono go tthagisa dikgono tse ka molomo le ka tiragatso Rubiriki, lenaane la tekolo le ditirwana tsa kwalo di ka dirisiwa. Tlhatlhobo e ka diragala fela fa diteng di rutilwe e bile baithuti ba neilwe nako e el ekaneng ya go ikatisa. 									

PUO TLALELETSO YA NTLHA: Mophato 3: Kgweditharo 4

**LENANE
O LA
TLHATL
HOBO**

Karolo Go reetsa le go bua	Bokgoni jo bo tshwanetsweng go tlhatlhabiwa <ul style="list-style-type: none"> Tiragatso ya molomo: Tatelano ya ditiragalo ya maitemogelo a gagwe <ul style="list-style-type: none"> Diragatsa go supa go thaloganya tlotlofoko Reetsa kgang khutswe a bo a araba dipotso ka molomo 	Mokgwa wa tlathobo Go elatlhoko le puo	Sediriswa sa tlathobo Rubiriki	Maduo 5	Letlha la go konoseta Beke 9	Letlha le tlathobo e feditsweng ka lona
--	---	--	--	-----------------------	-------------------------------------	---

Dintlha go morutabana
Ditirwana tse tsa go reetsa le go bua di tlaa elwathoko le go tlathobiwa ka nako ya dithuto tsa ditirwana tsa molomo. Maikaelelo ga se gore bokgoni bongwe le bongwe e nne tirwana ya tlathobo, mme fela o tshwanetse go netefatsa gore barutwana ba neetswe ditshono go thagisa bokgoni jo jwa molomo le ka tiragatso letsatsi le letsatsi. Kwa bokhutlong jwa beke 7, morutwana mongwe le mongwe a bo a tlathobilwe mo bokgoning jwa gagwe jwa go thagisa motlotlo o mokhutshwane ka setshwantsho /phousetara e e tlwaelegileng, jj. Mo go SAMS o tshwanetse go nna le leduo le le 1 la Go reetsa le go bua.

Medumopuo: Motlotlo	<ul style="list-style-type: none"> Lemoga ditumanosi tse di pataganeng jaaka ee le oo Lemoga ditumammogo tse di pataganeng jaaka tl, th kg kh 	Go elatlhoko le puo	Ruburiki		Beke 9	
			Lenaane la tekolo	n/a		
Medumopuo: Kwalo	Peleta mafoko a le 15, Piletso ya polelo e le 1 go ya go tse 2		Buka ya go kwalela	15		

Ditaelo go morutabana
Tirwana ya medumopuo ga e a tshwanela go feta metsotso e le 15 e bile e dirwe ka ditlhopho tse dinnye gore ditirwana di kgonwe go rutiwa le barutwana botlhe ka tshwanelo. Mo bekeng 8 medumopuo ya kwalo e tshwanetswe go tlathobiwa ka mokgwa wa kwalo go dirisiwa matlhare a tiro a a tla akaretsang ditirwana tsa tekathaloganyo mmogo le bokgoni jwa tiriso ya puo. Mo go SAMS o tshwanetse go nna le leduo le lengwe (kwalo ya medumopuo)

Puiso: Molomo	Nako ya puisokopanelo (Bukakgolo, Thitokgang, buka ya puiso) Mafoko a go leba le go bua. Tlathobaba morutwana mongwe le mongwe ka nosi ka mafoko a le 60 – 70. 1 leduo go karabo e e nepagetseng	Go elatlhoko le puo	Rubiriki	5	Beke 9	
	Nako ya puisokopanelo (Buka ya triro ya DBE/ buka ya puiso ya mafoko a le 60-70) Tlathobaba morutwana mongwe le mongwe ka go mmotsa dipotso tse di maleba le kgang. 1 leduo go karabo e e nepagetseng			5		

Kwalo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kwala dipolelo di le 5-6 ka ga ene a tlhagisa tatelano ya ditiragalo, a bo a dirisa ditlhakagolo le matshwao puiso <ul style="list-style-type: none"> ▪ Kwala dipolelo a dirisa pakapheti ka botswerere 	Kwalo	Ruburiki, Lenaane la tekolo/ buka ya thutiso	5	Beke 8	
<p><u>Ditaelo go morutabana</u> Tlhatlhoba morutwana mongwe le mongwe ka bonnye mafoko a le 70 – 80 mo bekeng ya 6 – 7 ka nako ya puiso kaelo ka ditlhopho. Lenaane la tekolo le tshwanetswe go dirisiwa go rekota mme go neela maduo go dirwe go ya ka rubiriki ya ditirwana tsa puiso ya molomo. Ka beke ya 8 dira tirwana ya tekatlhaloganyo ya kwalo le phaposi yotlhe metsotso e le 15 – 20. Temana e buisetswe bathuti botlhe mo phaposing mme ditirwana tsa tekatlhaloganyo di rutiwe ka fa go tshwanetseng. Tlhatlhoba kwalo ya medumopuo, tekatlhaloganyo e bokgoni jwa tiriso ya puo ka mokgwa wa kwalo o dirisa letlhare la go kwala. Mo go SAMS o nne le, maduo a Puiso (puiso ya molomo le kwalo ya tekatlhaloganyo.)</p>						
<p><u>Ditaelo go morutabana</u> Mo bekeng ya 8 bokgoni jwa tiriso ya puo bo tlhatlhabiwe ka mokgwa wa kwalo o dirisa letlhare la tiro le le tla akaretsang kwalo ya medumopuo mmogo le ditirwana tsa tekatlhaloganyo. Mo go SAMS o tla rekota fela maduo a le a kwalo. (bokgoni jwa tiriso ya puo le kwalo)</p>						
<p>PALOGOTLHE YA MADUO 40</p>						
<p>Maduo a tla rekotiwa mo go SAMS. Maduo a tla fetolelwa go peresente go tlhagisa maemo 1 – 7 mo karateng ya pegelo</p>						
<p>PUO TLALELETSO YA NTLHA: Mophato 3: Kgweditharo 4</p>						
Karolo	Bokgoni jo bo tshwanetsweng go tlhatlhabiwa	Mokgwa wa tlhatlhobo	Sediriswa sa tlhatlhobo	Maduo	Letlha la go konoseta	Letlha le tlhatlhobo e feditsweng ka lona
Go reetsa le go bua	<ul style="list-style-type: none"> ▫ Tiragatso ya molomo: Tatelano ya ditiragalo ya maitemogelo a gagwe <ul style="list-style-type: none"> ▪ Diragatsa go suna go tlhaloganya tlotlofoko 	Go elatlhoko le puo	Rubiriki	5	Beke 9	
<p><u>Dintlha go morutabana</u> <i>Ditirwana tse tsa go reetsa le go bua di tlaa elwathoko le go tlhatlhabiwa ka nako ya dithuto tsa ditirwana tsa molomo. Maikaelelo ga se gore bokgoni bongwe le bongwe e nne tirwana ya tlhatlhobo, mme fela o tshwanetse go netefatsa gore barutwana ba neetswe ditšhono le leduo le le 1 la Go reetsa le go bua.</i></p>						
Medumopuo: Motlotlo	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Lemoga ditumanosi tse di pataganeng jaaka ee le oo ▪ Lemoga ditumammogo tse di pataganeng jaaka tl, th kg kh 	Go elatlhoko le puo	Ruburiki		Beke 9	
Medumopuo: Kwalo	Peleta mafoko a le 15, Piletso ya polelo e le 1 go ya go tse 2		Buka ya go kwalela	15		

<u>Ditaelo go morutabana</u>						
<i>Tirwana ya medumopuo ga e a tshwanela go feta metsotso e le 15 e bile e dirwe ka ditlhopho tse dinnye gore ditirwana di kgonwe go rutiwa le barutwana botlhe ka tshwanelo. Mo bekeng 8 medumopuo ya kwalo e tshwanetswe go tlatlhobiwa ka mokgwa wa kwalo go dirisiwa matlhare a tiro a a tla akaretsang</i> :						
Puiso: Molomo	Nako ya puisokopanelo (Bukakgolo, Thitokgang, buka ya puiso)	Go elatlhoko le puo	Rubiriki	5	Beke 9	
	Nako ya puisokopanelo (Buka ya triro ya DBE/ buka ya puiso ya mafoko a le 60-70)			5		
Kwalo	Tlhatlhobaha morutwana mongwe le mongwe ka go Kwala dipolelo di le 5-6 ka ga ene a tthagisa tatelano ya ditiragalo, a bo a dirisa ditlhakakgolo le matshwao puiso ▪ Kwala dipolelo a dirisa pakapheti ka botswerere	Kwalo	Ruburiki, Lenaane la tekolo/ buka ya	5	Beke 8	
<u>Ditaelo go morutabana</u>						
Tlhatlhoba morutwana mongwe le mongwe ka bonnye mafoko a le 70 – 80 mo bekeng ya 6 – 7 ka nako ya puiso kaelo ka ditlhopho. Lenaane la tekolo le tshwanetswe go dirisiwa go rekota mme go neela maduo go dirwe go ya ka rubiriki ya ditirwana tsa puiso ya molomo. Ka beke ya 8 dira tirwana ya tekatlhaloanvo va kwalo le phaposi votlhe metsotso e le 15 – 20. Temana e buisetswe baithuti botlhe mo phaposina mme ditirwana tsa tekatlhaloanvo di						
<u>Ditaelo go morutabana</u>						
Mo bekeng ya 8 bokgoni jwa tiriso ya puo bo tlatlhobiwe ka mokgwa wa kwalo o dirisa letlhare la tiro le le tla akaretsang kwalo ya medumopuo mmogo le ditirwana tsa tekatlhaloanvo. Mo go SAMS o tla rekota fela maduo a le a kwalo. (bokgoni jwa tiriso ya puo le kwalo)						
PALOGOTLHE YA MADUO 40						
Maduo a tla rekotiwa mo go SAMS. Maduo a tla fetolelwa go peresente go tthagisa maemo 1 – 7 mo karateng ya pegelo						